

PODNOŠILAC ZAHTJEVA:

2024. GODINA

PREZIME I IME	
IME OCA	
JMBG	
ADRESA	
OPĆINA	
KONTAKT TELEFON	

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA KANTONA SARAJEVO
 Ulica Reisa Džemaludina Čauševića broj 1, 71000 Sarajevo
 KONTAKT TELEFON: 033/562-273

PREDMET: ZAHTEJ ZA DODJELU JEDNOKRATNE NOVČANE POMOĆI U PLAĆANJU TROŠKOVA U PROCESU ODBRANE

Molim navedeni naslov da mi u skladu sa mogućnostima dodjeli jednokratnu novčanu pomoć u plaćanju troškova u procesu odbrane u predmetima ratnih zločina do pravosnažnosti presude.

Sredstva su mi potrebna za plaćanje troškova odbrane po optužnici:

Imam status lica iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 31/22 i 8/24), jer sam

(navesti status: demobilisani branilac, RVI, nosilac najvišeg ratnog priznanja, RVI i drugo, te funkciju tokom odbrambeno - oslobodilačkog rata).

(potpis podnosioca zahtjeva)

UZ ZAHTEJ JE POTREBNO PRILOŽITI SLIJEDEĆU DOKUMENTACIJU:

1. Dokaz da je lice iz člana 1. Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine:

- Za branioca, dobrovoljca, organizatora otpora i veterana - **uvjerenje** grupe za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze o učešću u OS R BiH (**obrazac FMB-3a**) - Izdaje Grupa za pitanja evidencija iz oblasti vojne obaveze za područje općine prema mjestu prebivališta - boravišta;
- Za ratnog vojnog invalida, mirnodopskog vojnog invalida - **uvjerenje da je korisnik lične invalidnine** (Izdaje općinska služba za boračko - invalidsku zaštitu prema mjestu prebivališta - boravišta);
- Za dobitnike ratnih priznanja i odlikovanja i člana porodica poginulih, umrlih i nestalih dobitnika ratnih priznanja i odlikovanja - **uvjerenje da je korisnik prava na mjesečno novčano primanje** (Izdaje općinska služba za boračko - invalidsku zaštitu prema mjestu prebivališta - boravišta);

2. Dokaz o pokretanju istrage, podizanju ili potvrđivanju optužnice i drugo (rješenje, optužnica i sl.);

3. Dokaz o troškovima odbrane (ugovor sa advokatom i sl.);

4. Prijava mjesta prebivališta - boravišta (Izdaje Policijska uprava po mjestu prebivališta - boravišta);

5. Medicinska dokumentacija za podnosioca zahtjeva ili za člana njegovog porodičnog domaćinstva, ukoliko istu posjeduju, ne starija od tri godine od dana podnošenja zahtjeva (u slučaju da podnosilac zahtjeva boluje od nekog oboljenja);

6. Kućna lista (Izjava se daje i ovjerava u općini);

7. Dokazi o ukupnim mjesečnim primanjima podnosioca zahtjeva i članova njegovog porodičnog domaćinstva po osnovu: radnog odnosa, boračko - invalidske zaštite, penzije, samostalne djelatnosti i drugih osnova ili uvjerenje Službe za zapošljavanje ukoliko je podnosilac zahtjeva nezaposlen, kao i za nezaposlene članove njegovog porodičnog domaćinstva;

8. Izjava o osiguranim sredstvima iz drugih izvora;

9. Potvrda banke o otvorenom računu;

JEDNOKRATNA NOVČANA POMOĆ U PLAĆANJU TROŠKOVA U PROCESU ODBRANE MOŽE SE PO UKAZANOJ POTREBI DODJELJIVATI LICIMA IZ ČLANA 1. ZAKONA O DOPUNSKIM PRAVIMA BORACA - BRANITELJA BOSNE I HERCEGOVINE („SLUŽBENE NOVINE KANTONA SARAJEVO“, BROJ 31/22 I 8/24) KOJA SU OPTUŽENA U PREDMETIMA RATNIH ZLOČINA DO PRAVOSNAŽNOSTI PRESUDE, POD UVJETOM DA SU U ORUŽANIM SNAGAMA R BIH PROVELI NAJMANJE GODINU DANA U PERIODU DATOM U DEFINICIJI BRANIoca PO FEDERALNOM ZAKONU I DA NISU EVIDENTIRANE OKOLNOSTI IZ ČLANA 36. ZAKONA O PRAVIMA BRANILACA I ČLANOVA NJIHOVIH PORODICA („SLUŽBENE NOVINE FEDERACIJE BIH“ BR. 33/04, 56/05, 70/07, 9/10, 90/17 I 29/22) I DA IMAJU PRIJAVLJENO PREBIVALIŠTE U KANTONU SARAJEVO.

SVI DOKUMENTI MORAJU BITI ORIGINALI ILI KOPIJE OVJERENE OD STRANE NADLEŽNOG OPĆINSKOG ORGANA I NE SMIJU BITI STARIJI OD 6 (ŠEST) MJESECI OD DANA PODNOŠENJA ZAHTJEVA.

ZAHTEJ MORA BITI SVOJERUČNO POTPISAN.

ZAPRIMLJENA DOKUMENTACIJA SE NEĆE VRAĆATI.

IZJAVU JE POTREBNO OVJERITI KOD NADLEŽNOG ORGANA (OPĆINA ILI NOTAR)

(prezime, ime oca, ime)

(adresa)

Pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću dajem slijedeću

IZJAVU

I Da sam kao nosilac podataka, a u skladu sa članom 5. stav 2. Zakona o zaštiti ličnih podataka ("Službeni glasnik BiH", br. 49/06, 76/11 i 89/11-Ispravka) saglasan da Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo, kao kontrolor podataka može obrađivati moje lične podatke u postupku po rješavanju mog zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći u skladu sa članom 6. stav (1) tačka bb) i članom 56. Zakona o dopunskim pravima boraca-branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/22) i iste za potrebe ostvarivanja prava objaviti.

II Da sam saglasan da u cilju ubrzanja postupka, lično pribavim dokumentaciju neophodnu za ostvarivanje prava za dodjelu jednokratne novčane pomoći u skladu sa članom 6. stav (1) tačka bb) i članom 56. Zakona o dopunskim pravima boraca - branitelja Bosne i Hercegovine ("Službene novine Kantona Sarajevo", broj 31/22), a ne da Ministarstvo za boračka pitanja Kantona Sarajevo službenim putem pribavlja dokumentaciju u skladu sa članom 14. i članom 158. stav (4) Zakona o upravnom postupku Federacije BiH ("Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine", br. 2/98, 48/99 i 61/22).

III Da nemam dug prema Ministarstvu za boračka pitanja Kantona Sarajevo po osnovu dodijeljene novčane pozajmice za otvaranje radnih mjesta, novčane pozajmice za rješavanje stambenih potreba i subvencioniranja kamata kredita za rješavanje stambenih potreba.

Navedenu saglasnost dajem za 2024. godinu.

(mjesto)

(datum)

IZJAVU DAO

(prezime, ime oca, ime)

(adresa)

(JMBG)

(broj LK)